



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



**TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2015
MOPHATO WA 1 DIPALO: SETSWANA
TEKO**

MADUO: 20

MADUO

NAKO: Ura e le 1

POROFENSE _____

KGAOLO _____

SEDIKA _____

SEKOLO _____

NOMORO YA EMIS (dijiti tse 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHAPOSI (sk. 1A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOSIMANE

MOSETSANA

LETLHA LA BOTSALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Teko e, e na le ditsebe di le 9 ntle le letlharekapeso.

Ditaelo go morutabana:


1. Buisetsa barutwana potso/taelo nngwe le nngwe ka iketlo o utlwala.
2. Buisa dipotso/ditaelo gabedi, fa barutwana bona ba latela mo dibukeng tsa bona.
3. O se ke wa tihalosa dipotso/ditaelo.
4. Ba neele nako ya go kwala dikarabo ka bobona, mo diphatlheng le diforeiming tse di neetsweng. O se ke wa ba thusa ka dikarabo.
5. Fa barutwana ba feditse go araba potso/taelo, tswelela go buisa potso/taelo e e latelang.
6. Tswelela jalo go fitlha kwa potsong/taelong ya bofelo.
7. Tiro yotlhe e direlwe mo pampiring ya dipotso le mo diforeiming e seng mo sekgemethwaneng.
8. O se ke wa letlelela tiriso ya dikhalikhuleitha.
9. Dira ditirwana tsa ikatiso le barutwana.

Ditirwana tsa ikatiso

1. Balela:


$$8 - 5 = \square$$

O arabile sentle fa karabo ya gago e le 3.




2. Bontsha metlolo mo mola palong go bontsha gore

$$3 + 5 = 8.$$




O bontshitse metlolo ka nepagalo fa o fithile mo go 8.




Teko e simolola mo tsebeng e e latelang.

1. Feleletsa paterone.



2. Bala dikhutlo.



2.1 Kwala letshwaopalo. _____

2.1 Kwala leinapalo. _____

3. Kwala dipalo tse go simolola ka e nnye go fitlha ka e kgolo.

14	6	3	4	13
----	---	---	---	----

_____ / _____ / _____ / _____ / _____


4. Oketsa 8 gabedi. _____.

5. Kgaoganya palo:

$$12 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$$


6. Pam o na le dimonamone di le 8. O reka tse dingwe gape di le 5.

Jaanong o na le dimonamone di le kae?



Gotlhelele Pam o na le dimonamone di le _____.


7. Bala maotwana a setulo sengwe le sengwe.



Kwala polelopalo.




$$\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

8. Koketso o na le dikheraeyone di le 12. O di paka ka go lekana mo mabokosong a le 4. Lebokoso lengwe le lengwe le na le dikherayone di le kae?



Lebokoso lengwe le lengwe le na le dikheraeyone di le _____.


9. Lebelela ditshwanthso le ditlhotlwa tse di fa tlase.

phensele		R2
rula		R1
buka		R5

Phensele, rula le buka di tlaa ja a bokae tsotlhe?

Di le tsotlhe di tla ja R_____.

10. Thala metlolo mo molapalong go bontsha gore $4 + 3 = 7$.




11. Balela:

$$10 - 4 = \boxed{}$$

12. Feleletsa paterone ya dinomoro.


5	10	15				35
---	----	----	--	--	--	----

13. Thala mola go nyalanya popego le lefoko le le nepagetseng.



khutlotharo
sediko
khutlonnetsepa

14. Thala mola wa tekanyo mo popegong e e fa tlase.












15. Go na le dikgwedi di le kae mo ngwageng?

Dikgwedi di le _____

16. Tshwaya ka sediko mo mosetsaneng o mokhutshwane.



17. Buisa kerafo mme o arabe potso e e fa tlase.

		Diruiwa tsa barutwana		
		4		
Palo ya barutwana	3			
	2			
	1			
		katse	ntšwa	nonyane

Barutwana ba ba nang le dikatse ba feta ba ba nang le dinonyane ka bokae? _____.

MADUO: 20

